

2020-2021 үөрэх дыбылыгар ытыллар
“СУРУЙААЧЧЫ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА”
ОСКУОЛА УЧУУТАЛЛАРЫН УОННА ҮӨРЭНЭЭЧЧИЛЭРИН
V РЕСПУБЛИКАТААҒЫ КӨРҮҮЛЭРИН
БАЛАҤЫАННЬАТА

1. Уопсай балаҤыанньа

1.1. “Суруйааччы презентацията” оскуола учууталларын V Республикаатааҕы көрүүлэрэ (салгыы – көрүү) – Саха сириҥ суруйааччытын олобун, айар үлэтин информационнай-коммуникационнай сатабылы туһанан учуутал үөрэнээччигэ тиэрдэр ньымаларын көбүлүүр, республикааҕа баар уопуту түмэр, сүүмэрдиир соруктаах ытыллар. Тэрийээччи – Республикаатааҕы саайт-бырайыак (www.sakhatyla.com).

1.2. Көрүү бастыҥ холобурдары булар, түмэр, дьонно тарҕатар соруктаах ытыллар. Бастыҥ презентациялар Республикаатааҕы саайт-бырайыак (www.sakhatyla.com) дипломнарын, оттон кыттааччылар сертификаттары тутуохтара.

2. Көрүү кыттыылаахтара:

- оскуола учууталлара;
- эбии үөрэхтээһин педагогтара;
- оскуола үөрэнээччилэрэ.

3. Көрүү ытыллар түһүмэхтэрэ:

I түһүмэх: балаҤыанньа сэтинньи 21 күнүттэн “Саха тылын, литературатын учууталларыгар” саайт-бырайыакка (www.sakhatyla.com) тахсар.

II түһүмэх: кыттааччы үлэтин ахсынньы 21 күнүгэр диэри TARTAL14@bk.ru почтааҕа “Суруйааччы презентацията” диэн бэлиэтээн ытар.

III түһүмэх: түмүк ахсынньы 26 күнүгэр диэри саайт-бырайыакка (www.sakhatyla.com) тахсар.

IV түһүмэх: кыайыылаахтар дипломнарын уонна сертификаттарын ахсынньы 29 күнүгэр диэри эһиги ыйбыт электроннай почтааҕыгар ытабыт.

4. Кыттыы босхо.

5. Конкурснай матырыйаалларга ирдэбил:

- 1) Кыттааччы үлэтэ PowerPoint программааҕа оҥоһуллубут буолуохтаах.
- 2) PowerPoint программаттан атын майгынан онорор эмиэ көнүл, холобур Photoshop, AutoPlay, Word, Flash, о.д.а. программалары туһаныахха сөп.
- 3) Үлэ титульнай илиинигэр, биитэр туспа тиэкис файлыгар кыттааччы толору аата, оскуолата, улууһа толору суруллар.
- 4) Үлэни этиллибит болдьоҕу аһардыбакка ытабыт.
- 5) Көрүүгэ үлэтин ыппыт ааптар – бу дьиннээх балаҤыанньа бары пуунугар сөбүлэхэрин бигэргэтэр.
- 6) Үөһэ этиллибиттэн биир эмэ пуун итэбэс буоллааҕына, тэрийэр бөлөх үлэни көрүү суоҕун сөп.

6. Үлэни сыаналааһын:

Үлэ сонуна, тоҕоостооҕо – 10 баал

Матырыйаал ис хоһоонун баайа – 10 баал

Төһө сатабыллаахтык оҥоһуллубута – 10 баал

(Барыта холбоон, кыттааччы 30 баалга тийэ ылын сөп)

7. Түмүк тахсыбытын кэннэ апелляция көрүллүбэт.

8. Түмүк таһаары:

- 1) Кыайыылаахтар ким элбэх бааллаагынан 1, 2, 3 миэстэни ылыахтара.
- 2) Бука бары кыттааччыга Туоһу сурук ыытабыт.
- 3) Тэрийэр сүбэ кыттааччыларга уонна кыайылаахтарга үөһэ этиллибиттэн атын майгылаах биһирэбили олохтуон сөп.
- 4) Конференция түмүк боротокуола саайт-бырайыакка (www.sakhatyla.com) тахсар.

9. Билсэр төлөпүн: 8-984-100-6888 (Каженкин Рустам Николаевич)

e-mail: TAPTAL14@bk.ru

www.sakhatyla.com